



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2013

MEMORANTAMO

MADUO: 80

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 6.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

Go Tshwaya Tekatlhaloganyo

- Ka ntlha ya gore tsepamo e fa go tlhaloganyeng, mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo fa dikarabong tse dileele, batlhatlhojwa ba se ke ba otlhaiwa/tseelwa maduo.
- Fa **dipotsong tse di senang dikarabo tse di tsepameng**, go se nne le maduo a a abelwang EE/NNYAYA kgotsa DUMELA/GANELA. Lebaka/tshegetsa/tlhotlheetso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Go se nne le maduo a a abelwang NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO. Lebaka/tshegetso/tlhotlheetso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Fa e le karabo ya lefoko le le lengwe e e tlhokagalang, mme motlhatlhojwa a bo a naya mola otlhe, tshwaya gore o nepile fa fela lefoko le le nepagetseng le thaletswe/bontshitswe.
- Fa dintlha tse pedi/tharo di tlhokagala, mme tse di mmalwa di neetswe, tshwaya **fela** di le pedi/tharo tsa ntlha.
- Fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko go tswa mo puong esele ntle le e a tlhatlhojwang ka yona, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e sa ntse e na le bokao, o se ke wa mo otlhaya. Mme fela fa e le gore go dirisitswe puo esele mo setlhangweng, mme e tlhokagala mo karabong, seo se tla amogelwa.
- Amogela ditengwana tse di farologaneng.
- Mo dipotsong tse go nang le tlhopho ya karabo e e maleba, amogela dikarabo TSOOPEDI, tlhaka e e tsamaelang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

1.1	1.1.1	London	(1)
	1.1.2	Ba ne ba kgatlhantsha batshameki kwa boemelafofaneng fa ba boa kwa metshamekong.	(2)
	1.1.3	Ke ka ntlha ya tlhaolele/kgethololo.	(2)
	1.1.4	Batshameki ba ne ba kgaogana ka maphata a le mabedi.	(2)
	1.1.5	Elana Meyer/Wayne Ferreira/Piet Norval. (Maina a le MABEDI fela)	(2)
	1.1.6	Thuma/Šapa	(1)
	1.1.7	Nnyaya. Batho ba ba senang molato ba ne ba utlwiwa botlhoko. Ee. Go pateletsa batho basweu go se gatelele/kgetholole batho bantsho.	(2)
	1.1.8	Ke ntlha. Tshepo Mokoena ke ena fela a neng a bona mentlele wa selefera mo gare ga batshameki ba le 156 kwa Beijing.	(2)
	1.1.9	C/Nne	(1)
1.2	1.2.1	Polao e e setlhogo ya ditshukudu.	(2)
	1.2.2	Mokgatlho wa Rhino SA/Rhino SA.	(1)
	1.2.3	SPCA	(1)
	1.2.4	Bokgwabo. Ga go na fa re kileng ra utlwa go twe batho ba tswile kotsi ka ntlha ya tsona/Batho ba kgona go tlosa dinaka tsa tsona di ntse di tshela. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko).	(2)
	1.2.5	Ditshukudu di tla nyelela/Re tla tlhoka boikgantsho ka diphologolo tse ditona tse tlhano ('The Big Five') mo nageng.	(2)
	1.2.6	Go kgatlhisa le go ngoka bajanala. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko).	(2)
	1.2.7	Tlhokego ya ditiro le madi/Go dira melemo ka dinaka tsa tsona.	(2)
	1.2.8	Di tswalelwe mo kampeng e le nngwe mme go nne lebatlhokomedi ba tsona diura di le someamabedinne. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.)	(2)
	1.2.9	B/Tshukudu.	(1)
			[30]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOSOBANYO**POTSO 2**

Tshosobanyo ya mafoko a le 60–70. Fa motlhatlhojwa a kwadile mafoko a a fetang 70, motshwai a tshwae mafoko a le 75 fela.

- **Kabo ya maduo:**
 - 7 = Diteng (1 leduo = 1 ntlha)
 - 3 = Puo
 - Palogotlhe: 10
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**
 - 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1–3
 - 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4–5
 - 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6–7

ELA TLHOKO:

- **Kagego:**
Le fa tshosobanyo e sa tlhagisiwe ka kagego e e nepagetseng, e tshwanetswe go tshwaiwa.
- **Palo ya mafoko:**
 - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
 - A motlhatlhojwa a se ke a jelwa maduo fa a sa tlhagisa/kwala palo ya mafoko a a a dirisitseng kgotsa a kwadile palo e e fosagetseng.
 - Fa palo ya mafoko e fetile e e tshwanetseng, bala a le matlhano fela mo godimo ga palo e e kopilweng mme o ikgatholose a a setseng.

Mafoko a a nopotsweng		Mafoko a a tshitshinngwang
1.	Bagolo ba ya kwa gaabo mosetsana mme ba beeletse mosetsana.	Lenyalo le rerwa ke ba kwa gaabo mosetsana le mosimane.
2.	Mosimane a ka sebela bagolo gore o bone golo gongwe mme bone ba simolola go keleka mekgwa ya lelapa ka iketlo.	Fa mosimane a bone lekgarebe, bagolo ba tla keleka lelapa leo ka tsenelelo.
3.	Go rongwa ba losika ba ba maleba go isa lefoko le gona go ipega.	Balosika ba rongwa go ipega kwa gaabo mosetsana.
4.	Go dumalanwa ka letlha la patlo le bogadi.	Babatli ba dumalana ka letlha.
5.	Borre ba tsoga ka makuku mme ba thibe dikgomo tsa bogadi ka boitumelo go di isa goorramosetsana.	Borre ba isa dikgomo kwa gaabo mosetsana letsatsi le ise le tlhabe.
6.	Dikgomo tsa bogadi ga di a tshwanela go tlhota.	Palo ya dikgomo e tshwanetse go lekalekana.
7.	Ngwetsi e laiwa ke bomme ba ba tlileng tsamaisong.	Bomme ke bona ba ba layang ngwetsi.

[10]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10**

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**POTSO 3**

- 3.1 Lebenkele la Pep/Pep Stores. (1)
- 3.2 Thui (2)
- 3.3 Le na le dingwaga tse di fetang masomeamane. (2)
- 3.4 Trusted Quality/Ga di tswapoge/Ga di gagamale/Ga di senyege bonolo/Ga di gogege. (2)
- 3.5 Ee. Ke tsa boleng jo bo kwa godimo.
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 3.6 B/Ledirisi (1)
- [10]**

POTSO 4

- 4.1 Matshwao a mmimo/batho ba ba sa kgoneng go utlwana sentle mo mogaleng. (1)
- 4.2 Boitumelo, ka gone ba a bina/tansa. (2)
- 4.3 Mo ntlong, ka gone go na le mogala wa ka fa ntlong/khaboto/diraka. (2)
- 4.4 Radio/Seyalemoya (1)
Mogala (1)
- 4.5 Moruti o rata go etela phuthego ya gagwe. (2)
- 4.6 B/Leemeditho. (1)
- [10]**

POTSO 5

- 5.1 51.1 Ditlogolwana tsa gagwe di mo reketse ditlhako. (2)
- 5.1.2 Makatsa – Ditoro tsa ga Kebone di a makatsa. (2)
- 5.1.3 Mme o rata go fitlha madi ka fa tlase ga bolao/Re tswa go fitlha rrangwane kwa Ramatlabama. (2)
- 5.1.4 Bana ba bantsho ba paletswe ke go buisa melaetsa ya Setswana. (2)
- 5.1.5 Letlhalosi la felo. (1)
- 5.1.6 Ipotse - Lediri (1)
di le tlhano - Letlhaodi la palo. (1)

	5.1.7	(a) Leina la motho.	(1)
		(b) Mokgwa	(1)
	5.1.8	D/Mothofatso	(1)
5.2	5.2.1	Se tlogeng fa.	(2)
	5.2.2	Ke kopa dibuka tseo tuu, ke tle ke kgone go dira tiro!	(2)
	5.2.3	Modirisotaelo	(2)
			[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40
PALOGOTLHE: 80